

САНА ОЮХ

ХАБИАТ
1031 СЫЛ АЛТЫННЫ
15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

№ 93 (7166) • 1991 жыл. Атырдах ыйын 3 күнэ, Суббота • Сыаната 8 харчы



Мырыла Амматыгар номоххо киирбит Матадах хочото өрүс уугур Тейэр

Хайа анигыгар баар. Бу Соловьев отделениетин Владимир Николаевич Хомлодоев сатайар толору механизациялаах эвентун оттуур холуата, отчуттар бастагы тални-лэрич мантан садалабыт-тара. Итинтен салгы кинилэр өрүс батэрэ эгэринээри Бурдаанай, Нал, Бодур, Саныл Сы-ныгы хочолоругар отчу-тара. Эмне сезон устата 900 тонна оту содогуон-намыр былааннах. От-чуттар от ыйын 30 күнү-нээри туругуна 158 тон-на оту чөмчөттүлэр, ити-ни таһынан 150 гектар илнээх сир ахсуулаахтар. Хомлодоевтаах холуа-хайдах оттообуттан көрөн итиннэхэ сөптөөх ньыма-нан аттарын үлээнил-

лар. Ол курдук, сорох хочото СПТ-60 агрегаты-нан, атында рулоннай ньымаан, итин таһынан стогометателинэи калба-сытардаа кэбиһэллэр. Звенова бары нэриэте са-лын ахсын биэргэ өр ил-нэ үлээлэн-хамсаан бодо-русат — механизатордар үлээниллэр.

Мырыла хочолорун кон-нохтоох отчут уолаттара курулас-кургуем күнүгэ көхтөөх үлэ үөһүгэр ти-ритэ-хорута, уйгу күөхтэн сомсуна, үлүмнэе сыл-даллар.

Синимонтарга: 1. звено отчуттара, 2. звено-вой В. Н. Хомлодоев, 3. үлэ тутан.

Т. Кардашевская фотота.

„ҮҮНҮҮ—91“ ПРОГРАММА СИЛЭСЧИТТЭРДИН КӨРСҮҮҮ

дух хойутаан быһан эрэ-бит.

Үүнүү өнүйбэтэ үлэ-ни ый агарынан хойута-лытара куттарын сүрдэ-рин баттабыта өтө көс-төр. Үүнүүнү хомуйуу курдук билдэһиниэхэ көмүгү күнү, чааһы сүтэ-рин сыанатын билдэхтэ-ниет дьон буоллаа. Звено-вой Иосифтин Иосиф-вич ханнык да үлэҥэ бэ-йэти көрдөрбүт итиннэ сыаналанар. Бу итиннэ совхоз үүт таһар автома-шинныгар үлэлээн, оро-йуонга биэр идэлэхтэ-рингэр чемпионнаабыта. Оттон билгин силэс звенотун, төрдүс сылын халбаннаабыта сатайа-аһыт алаһа ээр. Сага ньымаан, аренда дуога-барынай үлэһиллэр. Боро-дуукусууларын совхоз-ка туттарарга дуогабар-даахтар. Силэсчигэр күөх маасса тоннатын 60 солк. курдукта туттарар расцен-калаахтар. Ол эссе чуол-кайдана илнэ. Былы-рыныгы расценкалара тоннатыгар 49 солк эбит буоллаһына, ити быһыл-удааныт курдук. Ол эрэри уматыкка, техни-када уо. д. а. ороскуот-

тарга сыаналар үрдээһин-нэ итин билдирбэт, чинчилээх. Билингитэ үлэһиттэр 180 солк, он-ладка сылдаллар. Илэ-рэ сыл «бэйэ фондун кэ-нэтинэ» дии көрүлэр балаһыныннаа олохуран, 20 тыһ солк, укнуттар. Ити-ни туһана сылдаллар. Оттон былырыныгы үлэ түмүгүннэ дохуоттарыттан эмнэ 20 тыһ солк, резер-вэҥэ хаалларымыттар. Итинтен агарыттан орду-гун сыл устата хамнас суотутар, о. д. а. орос-куоттаабыттар. Хаалбыт 7 тыһ солк, совхоз тутан озорор. Итинник ааҕан уонна быһылгы бородуун, суйаларыттан биэр 10 тыһ солк. илэлэриннэх-тэринэ, оруобуна былы-рыныгыларын курдук тег ороскуотка, таһымга тах-сыахтарын сөп үһү. Бы-һата, ханнык да үрдүк расценка буолбаһа, үү-нүү көбүчүтэ быһаарар эбит эбэтэр ити ээр 1800 тонналарын ыллах-тарына эрэ туту эмэ аах-сыһылар, колөһүннэро-тиллэһи.

Бааһында күөх үүнүү-нү быһын от ыйын 28 күнүттэн садалаһыт. Ик-

ки комбайн үлээлэхтэ-биттан биэрэ эрэ сылдар. Отуулара да бэрт эрэй-лэн үлэһилэр. Икки күнүгэ 32 тонна күөх маасса ымылаан угуллубут. Ва-рыта 1700 тонна киирэр-ники траншеялаахтар. Үгэстэриннэ, балаһыныт бородуукусууларын быһыл-даһы кыһынны ферма-ларга байаларэ илээни биэрлэхтөөхтөр. Ошон бо-родуукусууа хаачыстыба-тын миэстэҥэ тиэрдэр, бө-лөһүннэбит дьон бөһлө-күннэҥэ нэриэте көрө-билэ сылдаллар. Ааспыт кыс-тыкка балаһыныт сии-лэс барыта сыммит. Ор-дубут, сирилибит суох. Бородуукусууа хаачысты-бата быһым болдьоһун тутуһууттан, үүнээһин си-тингиттан буоларын идэ-тиһбит дьон өйдүүлэр. Ол да иһин улахан хар-гыс суох буоллаһына, кы-ра ардаһы аахсыбаһа, үлэни тохтоһонно мыта-турарга суоттаваллар. Күн бүгүн иккис комбайнны-көһөнлөр. Ол аһалытын наһаа алдынан турар. Аһа оһуугу оройуонга хайа да тэрчэте орому-нүүр кыага суох үһү. Ол иһин чугастыы аһыа Ам-

ма оройуонугар илээни наһаа сатаһыллар да, иһаһтарбат. Аһыах хо-луктааһыта бастаан эве-ньевой механиктыын ил-дэти оромуоннотон адал-быттарга туһалаабаты. Ик-кин күн бэрэһэ аһы совхоз кылаабынай агро-нома Амвалаабыт. Эмнэ ол насос туһа дьон сору-ктанан, Билигин үлэһил-комбайннара да эмнэ на-соһунан моһуогуран туру-талдыра үгүс. Отуулара эссе былырын сага аһылаһыт комбайннара үһү. Көһөтө идэлэе хо-нуугун ситэ үлээлэхтэ-аддыамыт, Ошон былы-рыныгыттан сиилэсчигэр аһылаһа КСК-100 А-1 комбайннар, кырдык, эрэйдэһиттэр. Дьэ, ол иккестэра хайаһара бил-либэт.

—Хааччыһыга аһын туруорсар суох. Сага үлэ-лэн эрдэхит. Үлэте, тү-мүгэ суох эрэри, туту да туруорса сатаһыт? Эти биэрэллэр, арыс суох. —дизн үлэһиттэр тарды-на хоруйдуулар. —Бу үлэ-бит иһин иһи баһыгар, иһилин тонна отуман эби төлөбүрү ылдах-тааһыт, —дизн эби этэл-лэр.

Силэсчигэр звеновойтан ураты Степан Степанович уонна Петр, Степанович Барашковтар, Фома Аба-

насьевич Седалищев үлэ-тиллэр. Тизийи таһы үлэһиттэр совхоз автопар-катын автомашиналары сылдаллар. Оһо харгыс суох. Билигин, үлэ ситэ оннун була илигинэн, ик-ки автомашина сылдар.

Үлэ, кырдык, астын-нарбат уонна уоталэбэт чинчилээх. Барыта 300 гектарга ыһылаахтар. Эссе биэр 109 гектар-даах бааһыналарын быһыл-сыһаппыттар. Бурдук звенотуттан Сарбайы уон-на Чурапчы чарангыһааһы-тан барыта 150 гектар-даах бааһына бурдугун күөхүү хомуйарга негүл-лэхтэр эбит. Ол да төһө-нү эбиэ? Кураантан эрэ буолуо дуо, бааһыналары сүөһү тэһиһтэ эмнэ ула-хан. Ошон үүнүү да эрнэ-дэхсита суох, Сытан хаал-быты комбайн ситэ ыл-бата да баар. Бастагы бы-һылаһа отун агарынан хаалларбыта көстө турар. Маннэ силэсчигэр толору билиһэллэр. Ону кан-чиги быстарыһаларыгар учуоттууларын да ум-аабыһалар.

Көстөрүн курдук, үлэ-лэхтэ, туох эмэ түмүгү ситиһэхтэ оһыт, дьулуур баар звенота эбит. Тех-никалара алдыһматта-кө-һөһмэтэ буоллар үлэлэх дьон моһуоһуоттар

С. СМЕРНИКОВА

ҮҮККЭ ТЭТИМ ЫЛЫЛЫННА

Ааспыт ударнай ыйга «Бахсы» совхоз фермала-рын коллективтара куйа-дана суох көрдөрүүлэһи-лэр. Ол түмүгэр хабаа-һыстыба от ыйыгар вало-воһуна 135 тонна үүтү-ыата. Итиннэ үрдэтилли-бит сорууда 5 тоннаһа

куоһарыһына. Ударнай ыйга оро-йуонга биллэриллибит куоһалаһым усулуобуйа-тыгар олохуран совхоз-дирекцията миэстэҥэ эмнэ бэйэтин усулуобуйатын онторон дьону сөргөһү үр-дүк ыамыга көдүлэбөтө

нэрэхсэбиллээх. Онуоха эби уһунуу курбут ку-раан күнүгэ кэһилэриг-тэн, от ыйын иккис ага-рыгар, өлгөм ардахтар түһэһэр, маччиренг бил-лэрдик эбиллибитэ кө-мөһөстө. Икки отделение үүт ыамыгар сорууда-та

рын чиэстэхтин толору-ру хааччыһылар. То-лооннор 63, чыалларалар 72 тоннаһаһылар.

Ыамыһы фермалар кол-лективтарыттан Е. А. Вла-димирова старшайлаах «Мая» ферма аренднай коллектива тустаах ыйга күн ахсын 1,2 тонна үүтү-ыыры ситиһэ куотала-һым иһини күөнүгэр та-

быста. Манна Үлэ Кыһыл Знамята орденнаах В. Ф. Слепцов ый устата бары-та 6 тонна үүтүн илгэни дэбилиһтэ. Оһыттаах, аҕа-табаарыһыттан эдэр ыан-һыһыт Вера Соколыно-кова суом да сааһы хаал-сыбаһа ыата. Иккискэ А. В. Тарабукина стар-шайлаах «нустантар» та-һыһылар. Бу аренднай

коллективтан ыамыһыт-тар Валентина Шеломо-ва, Дарина Барашкова ударнай ыйга туһаһына-һынан 5,6 тоннаһа ы-тылар. Итиннэ үлээһин «бахсылар» маччиренг ыл-дарыгар үчүгэй тотом ыллылар, оттон ол сыл-лааһы түмүккэ улахан эбиллик буолуода.

В. ДЫТКИН

КИИНЭБЭ — БИНИГИ ОРОЙУОММУТ

История кырдыга сул-пат. Харан ээс да буол-лар кырдык кылбайа күүрэйэр, кыайар. Ол биэр туохтуулар уйаагар-раргар туталлар кэмгэ сабыллан сыппыт партия обкомун 1942 снл атыр-дык ийин 11 күнүгэр 213 №-дээх хураадынан Чурапчы оройуонун 41 колхозтарын хоту оройуоннарга күүс өртүнэн көбөрүү сыһатын туһу-нан махчы буолар.

Өр кэмгэ ити болпу-руос сабыллан сыппыта. Партия уураара сыһа-тын, дэон хоргууан өлүү-тэ маассабыдык тахсы-бытын туһунан болпуру-бу туруорсууну — бу пар-тияны, Советскай былаа-һы холуунары кырдык сыһа барыллар, оһон тустаах киниэхэ улахан кутталдаах, сууттанар дыһаа ээ.

Бэйэ ирүүтүн дьону-н туһутар туруулаһарга, кө-мүскэлэргэ, көмөлөөрөгө үтүө суобас. эр сүрэх, дьулуур, кытаанах воля, туруорсар дыһаа кыр-дыга эрэ маада. Дьонун туһугар сэмэ-сүлхэ-дэ тинсиртэн, бүрүбүс-сэмэ-тардыллартан да куттан-мат, ыарахаттартан ча-дыбат эр сүрөхтэхтэр, хорсун, сыман дьон би-ниги ортобуттар суох буол-батахтар, бааллар.

Онук дьонтон биридэ-таринан В. П. Харитонов буолар. Василий Петро-вич 1943—1944 сс. «Якутрыбколхоз» дьон-терилтэҕэ председатели-нан үлэтин сыһаан Мос-

квата, Якутскайга болпу-руоһу дьаһнардыхтык туруорсан, Кэбээйигэ Са-ха правительствотын анал коммиссиятын бэрэбэркэ-тэ ыытары уонна 1944 с. Кэбээйигэ барыттар дой-дуларга төттөрү көһөн кэлэллэрин ситиспит ула-хан үтүөлээх. Кини бэйэ-тин инспекторын Д. А. Эверстовы Эдьигээннэн, Булуунуан номаадири-калан, чурапчылар ба-дойдуга хайдах-туох оло-ролорун биллһиннэрибитэ. Тоһо кыада тийиһинэн көмөлөһө өлөрбүтэ.

Бахсыттан төрүттээх биллһилээх фольклорист Петр Николаевич Попов Дмитрий Алексеевич Эверстовтан биирдик кол-хозтарынан Кэбээйигэ 11-ый иһигэр чурапчылартан 145 ийин, 308 өрө өлбү-түн, 96 ырыһах баарын, андах сүөһү охтубутун ту-һунан табыланы кыстаа-тынан ылан баран (ол кэмгэ кини Кэбээйигэ прокуратура следовате-лэн үлэтирэр), 1944 с. сайын республика проку-ратурагыгар, Ларионова үтүсүү сүрүбүтэ архивка баара көһүннэ.

Ордиониккэс кыттан колхоз Кэбээйигэ Калы-нид аатынан колхозка холбоспута, председатели-нэн Р. С. Николаев та-быллыбыта. Кини дьон-н хоргууан, өлөн барытты-рыгар өрүүтүгэр коммис-сия тарийын катхэс ады-нах өлбүтүн талы өлө-

төрбүтэ. Аччыктаабыт дьонго эт түгэһинин иһин хаайыкка уурулу-бута.

Кытаанах кэлиһисин Ярославскай аатынан кол-хоз председатели Нико-лай Михайлович Миронов Булуунна тийиһин болпу-руос туруорсан, дьонугар улахан көмөнү өлүттөрбү-тэ.

Чурапчыларын хоту кө-һөрөн алдах кини өлүүтү-гар тирийдит партия об-комун бюротун уурааһын толорууга «үтүөдүрүн» көрдөрөн үөһэ үлэҕэ тах-сыбыт, үрдэбит дьон би-лиһин да бааллар. Көһө-рүү туһунан обкомга кини атын кылаарыта билл-һин, НКС председателин солбуйааччы Семен Саха-рович Борисов эрчимнээх дьаһалынан байыаннай-дык көсүт. Мэлдьэхси кэлиһисэ, атын да кол-хозтар бары иһигэр эсти-биттэ. Мугудайдартан да адыһах кини эриллэ-битэ. Бүрө уурааһар 30—40 колхозу көһөрөгө дэмийт буоллабына, кө-һөрүү коммиссиялара 41 колхозу ыттан былаан аһары толорбут «үтүө-дүрүт», 28400 сүөһүлэ-рин босхону эрэ үрдүнэн госзакупка биридиннэрин 12—13 снл. туппуттара Чурапчы оройуонун олох-һар туһунан сорохтор (партияга атыллыбыт) элэллэр дьон коммиссия председатели ССССР пар-коммиссий председатели

Н. Г. Апатин обкомга докладныгар баар. Кэ-лиһин Чурапчы оройуонун партийнай коммиссиятын С. З. Борисов кадрдары үлү сымныыта, колхоз-тары наһаа бөдөнсүтүүгэ (Чурапчы оройуона иһин колхоз буолта), тым ха-һаайыстыбатын таһыары туһуутугар буруйдаан, партия Кини Комитета үлэтин көрүүгэр уурааһа тахсыбыта. Конференции кэминтэһэ тутта С. З. Бо-рисов НК инструктора Швыртымын Чурапчыга тахсан ыппыта-туурбүтэ, ол эрэри табыллыбына, күрээбитэ. Сотору бую-лаат, үлэтинтөн босхолом-мута.

Көһөрүү коммиссиятын иһигэ киниэхэ 1917 сыл-тан партиалаах Альберт Вольдемарович Паулин Чурапчыларын көһөрүүгэ активнаабыт кыттыбыта.

«КАКОЕ ВО ДВОРЕ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕ» дьон хроникалыыт докумен-тальнай чаас аһара кө-һөр киниһи Илин Сибир-дээҕи киностудия 1990 снл бүтүтүгэр устан бү-түрэн экранга таһаарбы-та, Манна Валерий Хо-менко режиссердаабыта. Никандр Саввинов кино-оператордаабыта. Саха сиринэр сэттэ коһыта кэллэ.

Сахаттан бастаан кино-оператор, Саха сиринэр киниэ сайдымын туһунан киниэ антора, журналист Никандр Саввинов Чурап-

чы колхозтарын хоту күүс өртүнэн көһөрүү те-матын уорампата, маты-рыһаал хомуубута, биһи-гиттан докууонары ыла-быта, үгүс көспүт дьону көрсөн кэлсэппитэ уонна киниэ сценарийын суру-наан Иркутскайга киносту-дия советыгар бигэргэ-тибитэ. Илэрээ сыл То-дойго тахсан дьуну чуур-мата көлүбэлээх таһы-га оһогторон, оруска ко-лүһүн, бөһүөлүн олохтоох-торун сайылыка таһаар-ран, төлөйдөр хайдах кө-спүттэрин туһунан устубу-та, Быһарыын күһүн Ир-кутскайтан Валерий Хо-менконы иһигэ кэлэн одьулууннары киниэхэ ус-тубуттара. Кэлэн Никан-др Егорович парализтаа-быта уонна биһигиэхэ дьэри суорампаллаах ки-һитэ буолан сытар. Кини биһиги киниэбит кыт-тыыта суох бэйэтэ таһан соторон экранга таһаар-быт, Манна биһиги сөн-сөспөт түгэһин үтүс.

Киниэхэ туох көстөрүн? Плюрализм идеятыгар олоһуран, киниэ утарамы-лардаах, мөһкүөрдээх ты-на оһоһуллубут. Партия райкомун I секретара Г. М. Смысловтун эһинтэ ба-риллар. Онтон да атып дьон актыыллара көстө-лөр. Эһини-быһыы холо-бурууна Бабааба Соско-уола Николлай Николаев эр-тэ балаанын дьардыма-тын устубуттар. Кэбээйи-га тийиһинэр колхоз пред-

седателинан үлэтин сы-һаан армияга кыстааһан барыт Николай Алексее-вич Дьяковскай кэһи-рин көрдөрбүттэр.

РСФСР народнай де-домината, Саха сирин Ха-доминиктарын сөһүбүн председатели А. П. Му-халов Кэбээйигэ көһүүгэ сыһаан, хайдах өлөрбү-түн, иһигэ, адыһаа биэр-күн хоргууан өлбүттэрин, кини төгүрүн туһааһа хаалбытын туһунан дол-гутуулахтын кэһиһи-көстөр. Ол кэһинтэһэ ра-диналлар, демократтар эһиниһэрэ толору үлүлэ-бүт, Онно иһинэр пар-тияны, Ленини утары тыл эһинлэрэ, Якутскайга бөх-сыыс уматыллыбыта иһе-төрө көрөөччүлэргэ араас санаалары үөһэтэр.

Киниэни аал уокка ады-ты тыл эһин, туохуу көр-гөтөллөр.

Бу киниэни уустук про-блемнай болпуруостары таарыйар дьон Иркутскай, Москва киникритиктарга хайдаабыттар. «На дворе какое тысячелетие» дьон киниэ үстэ өлөн тилибит Чурапчы оройуонун исто-рийатын өр сабыллан сыппыт трагедиятын ары-лар, күүс өртүнэн көһө-руллубут дьону экранга үйэттэр суолталаах. Кини саха бастаан киноопе-ратора Н. Е. Саввинов тийэх үлэтэ, өйдөбүннүгэ буолар. Кини норуотка аадалаах уонна хайда-лаах дыһаанын өлөрбүтэ улахан махталлаах.

Г. ЕФИМОВ, оройуон бочуоттаах гражданина.

Тантыыр кэргэни, ийэбит

ФИЛИПОВА Матрена Андреевна

эмискэ ыараханын ыалдьан өлбүтүн, дьирин-нак курутууан туран, бары доһотторугар, та-баарыстарыгар биллэрэбит.

Кэргэнэ, оҕолоро.

Күндү балтыбыт, аймакхыт

ФИЛИПОВА Матрена Андреевна

эмискэ ыалдьан өлбүтүнэн кэргэнигэр, оҕоло-ругар дьирин кутурданымын тирийдэбит.

Эдьиниэ, убаһа, санаа, күтүөтэ, аймактара.

Күндү кийинипит, сыһаһыт

ФИЛИПОВА Матрена Андреевна

эмискэ ыалдьан өлбүтүнэн кэргэнигэр, оҕоло-ругар, чугас дьонугар дьирин кутурданымын тирийдэбит.

Максимовтар, Салгыновтар, Посельскайдар, Алексеевтар.

Күндү аймакхыт

ФИЛИПОВА Матрена Андреевна

эмискэ ыалдьан өлбүтүнэн кэргэнигэр, оҕоло-ругар аймактарыгар дьирин кутурданымын тирийдэбит.

Прокопьевтар, Кычкиннар, Новгороделтар.

Аймакхытыгар, табаарыһытыгар Максимов Луиза Денисовична уонна кини оҕолоругар таһааллаах кэргэнэ, ийэлэрэ

ФИЛИПОВА Матрена Андреевна

ыарахан ыарыһыттан эдэр сааһыгар өлбүтүнэн, дьирин кутурданымын тирийдэбит.

Ивановтар, Макаровтар, Кузьминнар, Васильева.

Бииргэ үөрэммит табаарыһыт, учуутал

ФИЛИПОВА Матрена Андреевна

эмискэ ыалдьан, эдэр сааһыгар өлөхтөн туо-равыт ыар кутурданын кэргэни, оҕолорун, аймактарын кытта тэҥнэ үлэстэбит.

Бииргэ үөрэммит табаарыстара.

Субуруускай аатынан совхоз дирекцията, парткома, профкома биригэдиин А. А. Новго-родовка, мааныһыт М. А. Платонова ба-тылара

ФИЛИПОВА Матрена Андреевна

ыарахан ыарыһыттан эдэр сааһыгар өлбүтүнэн дьирин кутурданымын тирийдэбит.

Болтоҕо сельскай Советын президиума, от-деление совета, олохтоох орто оскуола кол-лектива биригэдиин Андрей Андреевич Нов-городовка, мааныһыт Марфа Андреевна Платонова ба-тылара

ФИЛИПОВА Матрена Андреевна

ыарахан ыарыһыттан эдэр сааһыгар өлбүтүнэн дьирин кутурданымын тирийдэбит.

Өрөмүөнүүр-техническай предприятие ад-министрацията, профкома шофер Луиза Дени-сович Максимовка кэргэнэ

ФИЛИПОВА Матрена Андреевна

эмискэ ыалдьан өлбүтүнэн дьирин кутурданы-рын тирийдэбит.

Итернат-оскуола III кылааһын салааһа-чыта, төрөппүттэрэ, үөрэнэччилэрэ биирсэ үөрөнөр табаарыһыт Елена Максимовна таһааллаах ийэтэ

ФИЛИПОВА Матрена Андреевна

ыараханын ыалдьан өлбүтүнэн дьирин ку-турданымын тирийдэбит.

Хатылы орто оскуолатын педагогическай коллектива бииргэ үлэстэбит коллегиабыт

ФИЛИПОВА Матрена Андреевна

эмискэ ыалдьан өлбүтүнэн, кини кэргэнигэр оҕолоругар, аймактарыгар дьирин кутурда-нытын тирийдэбит.

Хатылы орто оскуолатын 1976 сыллаахха бүтүрбүт X «а» кылаас коллектива күндү учууталыт

ФИЛИПОВА Матрена Андреевна

ыараханын ыалдьан өлбүтүнэн, бокунуу-к кэргэнигэр, оҕолоругар дьирин кутурданын биллэрэр.

Өрөмүөнүүр-техническай предприятие ад-министрацията коллектива бииргэ үлэлиир та-баарыһытыгар Луиза Денисович Максимовка кэргэнэ

ФИЛИПОВА Матрена Андреевна

ыараханын ыалдьан өлбүтүнэн дьирин кутур-данын тирийдэбит.

Табаарыстара.

Күндү ийэбит, эбэбит

КОНДРАТЬЕВА Мария Степановна

уһун, ыарахан ыарыһыттан өлбүтүн бары дьүө-гэлэригэр, аймактарытыгар, дьиринтик куру-тууан туран, иһитиннэрибит.

Кыһа, күтүөтэ, сизинэрэ.

Хайахыт сельскай Советын президиума, олохтоох отделение совета үлэ ветерана

КОНДРАТЬЕВА Мария Степановна

уһун, ыарахан ыарыһыттан өлбүтүнэн, бокуну-шук кэргэтигэр, чугас дьонугар дьирин кутурданымын тирийдэбит.

Күндү кэргэни, аҕабыт, эһэбит сэрин уонна үлэ ветерана

РЯЗАНСКИЙ Кирилл Николаевич

уһун ыарахан ыарыһыттан өлбүтүн, дьиринтик курутууан туран, бары доһотторугар, табары-старыгар биллэрэбит.

Кэргэнэ, кыргытара, уолаттара, сизинэрэ, күтүөттэрэ.

Карл Маркс аатынан совхоз дирекцията, профкома сэрин, үлэ ветерана

РЯЗАНСКИЙ Кирилл Николаевич

уһун, ыарахан ыарыһыттан өлбүтүнэн, бокуну-нуу кэргэнигэр, оҕолоругар, бары аймакта-рыгар дьирин кутурданымын тирийдэбит.

Одьулуун сельскай Советын президиума сэр-рин, үлэ ветерана

РЯЗАНСКИЙ Кирилл Николаевич

ыалдьан өлбүтүнэн, кини кэргэнигэр, оҕоло-ругар, сизинэрэ кутурданын биллэрэр.

Редакторы солб. М. Н. СИДОРОВА

НАШ АДРЕС: 678700, с. Чурапча, ул. Карла Маркса, 28 «а», ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 21.332, отделы — 21.265, общий — 21.505.

ЗАКАЗ № 93.

Учредитель газеты «Сага олох» — районный Совет народных депутатов, соучредитель — райком КП РСФСР.

Газета выходит на якутском языке, выходит по вторникам, четвергам и субботам.

Индекс газеты 54967. Объем — 1 усл. печ. лист. Тираж — 4575.

Чурапчинская районная типография Госкомпечати Якутской-Саха ССР, с. Чурапча, ул. Карла Маркса, 28 «а».